

Црна Гора
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

Број 02 - 2007

Цетиње, 14. 06. 2017 год.

D.O.O. "MARCO POLO TRAVEL AGENCY"

Број 993

Podgorica, 16. 06. 2017 god.

UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI USLUGA ORGANIZOVANJA PUTOVANJA SARADNIKA PRI REALIZACIJI KULTURNIH DOGAĐAJA

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca, Ministarstva kulture sa sjedištem u Cetinju, ulica Njegoševa, PIB: 02372126, koga zastupa prof. mr Janko Ljumović, ministar, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponudača, Marco Polo travel agency d.o.o sa sjedištem u Podgorici, ulica city kvart, Broj računa: 565-1516-98 Naziv banke: Lovćen banka, koga zastupa Gordana Tapušковиć (u daljem tekstu: Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne nabavke za nabavku usluga organizovanja putovanja saradnika pri realizaciji kulturnih događaja broj: UPI 02-406/17-3/6 od 24.03.2017. godine; Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: UPI 02-406/17-3/19 od 30.05.2017. godine; Ponuda ponudača Marco Polo travel agency broj UPI 02-406/17-3/11 od 04.05.2017. godine.

Član 1

Predmet ovog ugovora je pružanje usluga organizovanja putovanja saradnika pri realizaciji kulturnih događaja, odnosno pratećih usluga prilikom realizacije kulturnih događaja i to: rezervisanje hotela u Crnoj Gori, Evropi i van Evrope, obezbjeđivanje avio karata i organizovanje transfera putničkim automobilom u Crnoj Gori i Evropi, za potrebe Naručioca, u skladu sa ponudom br. UPI 02-406/17-3/11 od 04.05.2017. godine (koja čini sastavni dio ovog ugovora), prihvaćenom u otvorenom postupku javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponudača za organizovanje putovanja saradnika pri realizaciji kulturnih događaja, prema Tenderskoj dokumentaciji broj UPI 02-406/17-3/6 od 24.03.2017. godine.

Član 2

Izvršilac se obavezuje da:

- u roku od 30 (trideset) minuta od prijema zahtjeva od strane Naručioca posla dostavi ponudu putem e-maila ili faksom;

- profesionalno i blagovremeno dostavi sve potrebne informacije, kao i savjete o najpovoljnijim tarifama za kupovinu avio karata, kao i savjete vezane za hotelske usluge i usluge transfera putničkim automobilom;
- da se stara da obezbijedi avio karte, hotelski smještaj i transfer putničkim automobilom po najpovoljnijim uslovima, odnosno sa mogućim popustom (za pojedinačna i grupna putovanja);
- rezerviše avio karte, hotelski smještaj kao i putnički automobil po zahtjevu Naručioca posla, otkáže rezervacije i da dostavi potvrdu otkazivanja Naručiocu posla;
- avio karte, potvrde o rezervacijama hotela i putničkog automobila kao i fakture za kupljene avio karte, pružene hotelske usluge i usluge transfera putničkim automobilom, bez naknade dostavi, na adresu Naručioca posla, isključivo licima ovlašćenim od strane Naručioca posla;
- u slučaju otkazivanja leta za koji je kupljena i dostavljena avio karta, o tome, blagovremeno obavijesti Naručioca posla;
- refundira Naručiocu posla cijenu neiskorišćene avio karte u skladu sa važećim tarifama;
- u slučaju da je Naručilac posla pretrpio štetu, jer usljed objektivnih razloga (zatvoreni aerodromi, otkazani letovi, obustava rada i viša sila) nije mogao da iskoristi uslugu za koju mu je Izvršilac obezbijedio avio karte, obezbijedi od svojih kooperanata (avio kompanija) moguću nadoknadu;
- da obezbijedi radno vrijeme od 8h do 20h svakog radnog dana i subotom od 8h do 14h i da po potrebi vrši izdavanje avionskih karata i rezervaciju hotelskog smještaja i putničkog automobila i izvan radnog vremena za hitne slučajeve;
- da odredi i dostavi imena lica koja su dužna da obezbijede avio karte i rezervaciju hotelskog smještaja i putničkog automobila i poslije naznačenog radnog vremena i u dane vikenda;
- u slučaju hitnosti odgovori odmah po zahtjevu Naručioca posla.

Član 3

Izvršilac se obavezuje da će pružiti usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, u svemu prema Specifikaciji i prihvaćenoj Ponudi br. UPI 02-406/17-3/11 od 04.05.2017. godine, koja čini sastavni dio Ugovora.

Za pružene usluge Izvršilac je dužan ispostaviti Naručiocu fakturu potpisanu od ovlašćenog lica, na iznos u eurima, sa uračunatim PDV-om. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.

Član 4

Ukupna cijena za usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora iznosi 32.130,00€ (tridesetdvijehiljadestotrideset eura). U ukupnu cijenu uračunat je porez na dodatu vrijednost.

Naručilac posla je dužan da izvrši uplatu cijena za izvršene ugovorene usluge, iz člana 1 i 2 ovog Ugovora, na žiro račun Poslenika, 565-1516-98 kod Lovćen banke po ispostavljennoj fakturi, u roku od 60(šezdeset) dana od dana prijema fakture, uz mogućnost dogovornog pomjerenja datuma plaćanja u zavisnosti od tekuće likvidnosti.

U cilju obezbjedenja plaćanja na način preciziran u stavu 1 ovog člana, Naručilac garantuje i Izjavom, **o urednom plaćanju dospjelih obaveza**, kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza po sprovedenom postupku javne nabavke. Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

Član 5

Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme.

Izvršilac se obavezuje da će usluge navedene u članu 1 ovog Ugovora, pružati za period od godinu dana od dana zaključivanja ovog ugovora, odnosno do utroška sredstava.

Ovaj Ugovor se primjenjuje od dana potpisivanja.

Član 6

Izvršilac je obavezan da u roku od 5 dana od potpisivanja ovog Ugovora, podnese Naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv, garanciju banke na iznos od 5 % ugovorene vrijednosti, kojom bezuslovno i neopozivo garantuje potpuno i savjesno izvršenje ugovorenih obaveza (Garancija za dobro izvršenje Ugovora).

Garancija za dobro izvršenje Ugovora je sastavni dio Ugovora.

Član 7

Naručilac posla se obavezuje da:

- na pouzdan način (putem e-mail, u pisanoj formi ili telefonskim putem) dostavi zahtjev za kupovinu i dostavu avio karata, rezervaciju hotelskog smještaja i putničkog automobila;
- odredi i dostavi Izvršiocu imena lica ovlaštenih za podnošenje zahtjeva za kupovinu avio karata i rezervaciju hotelskog smještaja i putničkog automobila, za prijem dostavljenih avio karata, kao i prijem faktura za pružene usluge;
- dostavi potpune informacije za potrebe kupovine i dostave avio karata i rezervaciju hotelskog smještaja i putničkog automobila: datum putovanja i destinacija, klasa aviona, hotela i automobila, podatke o licima koja putuju, ukupan broj karata, hotelskih soba i putničkih automobila, adresa i vrijeme za dostavu avio karata.

Član 8

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvršilac ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom.

Član 9

Ugovorne strane se obavezuju da će preduzimati sve mjere kojima se može spriječiti bilo kakva radnja u toku postupka nabavke i realizacije ovog ugovora, a koja bi u smislu člana 15 stav 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14), ovaj ugovor činila ništavim.

Član 10

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 11

Svi podaci, informacije i dokumentacija do kojih bi Izvršilac došao pri izvršenju poslova po ovom ugovoru predstavljaju poslovnu tajnu, pa se obavezuje da će sve podatke oprezno čuvati i da ih neće ni na koji način učiniti dostupnim trećim licima, obavezujući na istu posebno svoje zaposlene koji će raditi na izvršavanju ovog Ugovora.

Član 12

Sve eventualne sporove i nesporazume koji bi mogli nastati iz ovog Ugovora ugovorne strane će pokušati da riješe sporazumno u roku od 15 (petnaest) dana od dana nastanka istog, u suprotnom utvrđuju nadležnost Privrednog suda u Podgorici.

Član 13

Ovaj ugovor je pravno valjano zaključen i potpisan od dolje navedenih ovlašćenih zakonskih zastupnika strana ugovora i sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, od kojih su po tri (3) primjerka za svaku od ugovornih strana.

IZVRŠILAC

Marco polo travel agency d.o.o

Izvršna direktorka

Gordana Tapusković



NARUČILAC

Ministarstvo kulture

MINISTAR

Prof. mr Janko Ljumović

